



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	18. 03	20 26. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-5/26-1	
VEZA:		
EPA:	947 XXVIII	
SKRAĆENICA:		PR. LOG:



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Br: 11-011/26-777/4

17. mart 2026. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NOVICA VUKOVIĆ, ministar finansija i BILJANA PERANOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI**

Član 1

U Zakonu o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21, 15/25 i 160/25), u članu 27 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Prijavu za registraciju dužni su da podnesu:

- 1) pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore;
- 2) fizičko lice koje obavlja djelatnost u Crnoj Gori;
- 3) fizičko lice koje ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore;
- 4) strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori;
- 5) strano fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori.”.

Član 2

U članu 29 stav 1 riječi: “tač. 1) i 3)” zamjenjuju se riječima: “tač. 1 i 4”.

U stavu 2 riječi: “tač. 2) i 4)” zamjenjuju se riječima: “tač. 2, 3 i 5”.

U stavu 3 riječi: “tačka 4)” zamjenjuju se riječima: “tačka 5”.

Član 3

U članu 32 stav 1 riječi: “tač. 1) i 3)” zamjenjuju se riječima: “tač. 1 i 4”.

U stavu 2 riječi: “tač. 1) i 3)” zamjenjuju se riječima: “tač. 1, 2, 4 i 5”.

U stavu 3 riječi: “tač. 2) i 4)” zamjenjuju se riječima: “tač. 2, 3 i 5”.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji sadržan je u članu 16 stav 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21, 15/25 i 160/25), uređena su prava i obaveze poreskog organa i poreskih obveznika u postupku registracije poreskih obveznika i utvrđivanja, naplate i kontrole poreza i drugih dažbina.

Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji predviđeno je normativno unapređenje odredbi koje uređuju obavezu opšte poreske registracije fizičkih lica. Naime, javila se potreba za sveobuhvatnim definisanjem obveznika opšte poreske registracije, radi osiguranja pravne sigurnosti, jednakosti svih poreskih obveznika, te dosljedne primjene propisa u cilju sveobuhvatne evidencije o poreskim obveznicima.

Predloženo zakonsko rješenje će obezbijediti jednak tretman za opštu registraciju poreskih obveznika, kako domaćih i stranih pravnih lica tako i domaćih i stranih fizičkih lica, a direktno će uticati na unapređenje kontrole i praćenje poreskih obveznika, te jačanje fiskalne discipline.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Materija obuhvaćena predmetnim zakonom nije izričito regulisana propisima EU.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1 – Ovim članom se predlaže jednak tretman za opštu registraciju poreskih obveznika, kako domaćih i stranih pravnih lica tako i domaćih i stranih fizičkih lica. Na ovaj način će biti obezbijedena pravna sigurnost i jednakost svih poreskih obveznika, te sveobuhvatna evidencija o poreskim obveznicima.

Član 2 – Ovim članom se predlaže usaglašavanje člana zakona koji propisuje podnošenje prijave za registraciju sa članom zakona koji propisuje pregled lica koja su obavezna da izvrše opštu poresku registraciju.

Član 3 – Ovim članom se predlaže usaglašavanje člana koji propisuje rokove za podnošenje prijave za registraciju sa članom zakona koji propisuje pregled lica koja su obavezna da izvrše opštu poresku registraciju.

Član 4 – Ovim članom predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da Skupština Crne Gore, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore, donese ovaj zakon po hitnom postupku, imajući u vidu potrebu da se obezbijedi jednakost svih poreskih obveznika, kako domaćih i stranih pravnih lica tako i domaćih i stranih fizičkih lica.

Odloženo usvajanje ovog zakona moglo bi izazvati poteškoće u primjeni važećeg zakonskog rješenja i potencijalno stvoriti pravnu nesigurnost u pogledu njegove primjene.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI ČIJE IZMJENE SE PREDLAŽU („SLUŽBENI LIST RCG“, BR. 65/01 I 80/04 I „SLUŽBENI LIST CG“, BR. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21, 15/25 I 160/25)

Član 27

(1) Opšta registracija poreskog obveznika kod nadležnog poreskog organa vrši se na osnovu prijave za registraciju upisom u poreski registar, u roku i na način propisan ovim zakonom.

(2) Prijavu za registraciju dužni su da podnesu:

1) pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore;

2) strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori;

3) strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost ili ostvaruje prihode u Crnoj Gori;

4) strano fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori.

(3) Poreski organ, u cilju identifikacije poreskih obveznika, u roku od osam dana od dana podnošenja prijave za registraciju donosi rješenje o registraciji kojim se pravnim i fizičkim licima dodjeljuje PIB.

(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, za lica koja ne podnesu prijavu za registraciju, poreski organ će donijeti rješenje o registraciji po službenoj dužnosti.

(5) Rješenje o registraciji iz st. 3 i 4 ovog člana je javna isprava kojom se dokazuje da je poreski obveznik upisan u registar i da mu je dodijeljen PIB.

(6) Pravnim i fizičkim licima koji su obveznici lokalnih javnih prihoda dodjeljuje se lokalni poreski identifikacioni broj automatske obrade podataka (u daljem tekstu: AOP).

(7) PIB je jedinstveni i jedini broj pravnog, odnosno fizičkog lica za sve vrste poreza i zadržava se prilikom promjene sjedišta, prebivališta, odnosno boravišta poreskog obveznika.

(8) PIB se unosi u:

1) akt koji poreski obveznik podnosi poreskom organu, državnim organima i organima lokalne uprave;

2) akt koji poreski organ dostavlja poreskom obvezniku;

3) nalog kojim poreski obveznik plaća poresku obavezu.

(9) Bliži način određivanja PIB broja propisuje Ministarstvo.

Član 29

(1) Prijava za registraciju, za lica iz člana 27 stav 2 tač. 1) i 3) ovog zakona, podnosi se poreskom organu prema adresi sjedišta tih lica.

(2) Prijava za registraciju, za lica iz člana 27 stav 2 tač. 2) i 4) ovog zakona, podnosi se prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta tih lica.

(3) Prijava za registraciju, za lica iz člana 27 stav 2, tačka 4) ovog zakona, koje nema prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike, podnosi se poreskom organu, prema mjestu ostvarivanja prihoda, odnosno posjedovanja imovine tog lica.

(4) Kriterijume za određivanje velikih, srednjih, malih i mikro poreskih obveznika, na predlog poreskog organa, propisuje Ministarstvo.

Član 32

(1) Prijavu za registraciju, lica iz člana 27 stav 2 tač. 1) i 3) ovog zakona, podnose u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, prijavu za registraciju, lica iz člana 27 stav 2 tač. 1 i 3 ovog zakona, podnose istovremeno sa prijavom za registraciju za obavljanje privredne djelatnosti.

(3) Prijavu za registraciju, lica iz člana 27 stav 2 tač. 2) i 4) ovog zakona, podnose u roku od pet radnih dana od dana ostvarivanja oporezivog prihoda, upisa u odgovarajući registar, odnosno sticanja imovine koja podliježe oporezivanju.



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/26-6154/4

Podgorica, 02.03.2026. godine

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA, DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji

Veza: Vaš akt br. 10/1-1-040/26-6154/3 od 26.02.2026 godine

Poštovani,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Naime, predložena izmjena zakona treba da riješi problem nedovoljno preciznog i sveobuhvatnog definisanja obveznika opšte poreske registracije, naročito u dijelu koji se odnosi na fizička lica. Cilj je da se obezbijedi jednak tretman svih poreskih obveznika bez obzira na njihovo državljanstvo ili status, a posebna pažnja je usmjerena na unapređenje pravne sigurnosti kroz preciznije definisanje obaveza registracije.

U Izveštaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, navedeno je da nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta države za implementaciju propisa. Takođe, implementacijom propisa neće nastati međunarodne finansijske obaveze.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na dostavljeni Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Novica Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji treba da riješi problem nedovoljno preciznog i sveobuhvatnog definisanja obveznika opšte poreske registracije, naročito u dijelu koji se odnosi na fizička lica. Važeće zakonsko rješenje nije na jasan način obuhvatilo sve kategorije domaćih i stranih lica koja ostvaruju prihode, obavljaju djelatnost ili posjeduju imovinu, što je prouzrokovalo različita mišljenja u praksi. Predloženi zakon ima za cilj da obezbijedi jednak tretman svih poreskih obveznika bez obzira na njihovo državljanstvo ili status, a posebna pažnja je usmjerena na unapređenje pravne sigurnosti kroz preciznije definisanje obaveza registracije. Uzrok problema ogleda se u postojećim zakonskim odredbama koje nisu dovoljno jasno i dosljedno definisale sve obveznike opšte poreske registracije. Predloženo zakonsko rješenje će obezbijediti jednak tretman za opštu registraciju poreskih obveznika, kako domaćih i stranih pravnih lica tako i domaćih i stranih fizičkih lica, a direktno će uticati na unapređenje kontrole i praćenje poreskih obveznika, te jačanje fiskalne discipline. Posljedice postojećeg stanja ogledaju se u mogućnosti neujednačene primjene zakona i pojavi pravne nesigurnosti. Poreski obveznici nisu imali potpuno jasan okvir svojih obaveza u pogledu registracije, što je moglo dovesti do izostanka pravovremene registracije pojedinih lica. Nepotpuna registracija utiče na kvalitet i sveobuhvatnost poreske evidencije, a u konačnom otežava i kontrolnu funkciju poreskog organa, što može oslabiti fiskalnu disciplinu. Dugoročno, takvo stanje može imati negativan uticaj na efikasnost naplate javnih prihoda, a posljedice se ne moraju manifestovati kao neposredna šteta, ali predstavljaju sistemski rizik za poreski sistem. Oštećeni mogu biti domaća i strana fizička i pravna lica zbog moguće pravne nesigurnosti i nejasno definisanih obaveza registracije. Nejednak tretman pojedinih kategorija obveznika mogao je dovesti do narušavanja principa jednakosti pred zakonom. Poreski organ je takođe potencijalno oštećen jer mu je otežano efikasno praćenje i kontrola svih poreskih obveznika, što može negativno uticati na kvalitet planiranja i sprovođenja poreske politike. Posredno, oštećen može biti i budžet države Crne Gore zbog mogućnosti izostanka potpune registracije svih lica koja podliježu oporezivanju. Ukoliko bi se zadržalo postojeće zakonsko rješenje, normativne nepreciznosti bi ostale prisutne i nastavile bi se dileme u primjeni pojedinih odredbi, a rizik nejednakog tretmana poreskih obveznika bio bi prisutan. Evidencija poreskih obveznika mogla bi ostati nepotpuna ili nedovoljno ažurna, a poreski organ bi se suočavao sa otežanom kontrolom i identifikacijom svih obveznika. Dugoročno bi se mogla oslabiti fiskalna disciplina, dok bi pravna nesigurnost bila dodatno produbljena kroz različitu praktičnu primjenu.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.	

Navedenim propisom se uređuje pregled pravnih i fizičkih lica koja su obveznici opšte registracije poreskih obveznika, i to:

- pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore;
- fizičko lice koje obavlja djelatnost u Crnoj Gori;
- fizičko lice koje ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore;
- strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori;
- strano fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori.

Ovim zakonom je uređeno i mjesto i vrijeme opšte registracije poreskih obveznika, te rok za prijavu registracije za sve obveznike opšte registracije poreskih obveznika.

Ciljevi iz Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji se ne usklađuju sa postojećim strategijama ili programima Vlade Crne Gore.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

Jedna od mogućih opcija podrazumijeva zadržavanje postojećeg stanja, odnosno „status quo“ opcija, pri kojoj se zakon ne bi mijenjao, a problemi normativne nepreciznosti bi se rješavali kroz praksu i tumačenja.

Druga opcija je neregulatorna, koja bi podrazumijevala donošenje internih uputstava, smjernica ili autentičnih tumačenja radi ujednačavanja primjene postojećih odredbi. Takav pristup bi mogao privremeno ublažiti posljedice nejasnih normi, ali ne bi suštinski riješio pitanje pravne nesigurnosti.

Treća opcija je regulatorna i podrazumijeva izmjene i dopune zakona kojim će se precizno definisati obveznici opšte poreske registracije i usaglasiti povezane odredbe. Ova opcija omogućava sistemsko i trajno rješavanje problema kroz jasno normativno uređenje, na način koji će obezbijediti jednak tretman domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica. Takođe će se unaprijediti evidencija i kontrola poreskih obveznika i obezbijediti najviši stepen pravne sigurnosti.

Ministarstvo finansija se odlučilo za regulatornu opciju, imajući u vidu da neregulatorna opcija ne može donijeti željeni efekat.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

Predloženi zakon o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji direktno će uticati na domaća i strana fizička i pravna lica koja podliježu obavezi opšte poreske registracije. Pozitivan uticaj ogleda se u jasnijem definisanju njihovih obaveza i većem stepenu pravne sigurnosti.

Indirektno, propis će uticati na unapređenje transparentnosti i jednak tretmana svih poreskih obveznika, a poreski organ će imati precizniji normativni okvir za identifikaciju i kontrolu obveznika, što predstavlja pozitivan institucionalni efekat. Budžet države može imati koristi kroz potpuniju evidenciju i bolju naplatu poreskih prihoda.

U postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nijesu identifikovani negativni uticaji.

Primjena propisa neće izazvati finansijske troškove za građane i privredu, imajući u vidu da se predloženim izmjenama zakona vrši isključivo preciziranje i unapređenje norme u dijelu opšte poreske registracije.

Predloženi zakon nema cilj podsticanja osnivanja novih privrednih subjekata, ali može indirektno doprinijeti stvaranju stabilnijeg poslovnog okruženja. Jasna i precizna pravila registracije doprinose predvidljivosti poslovanja, što je važan faktor za ulazak na tržište. Ujedačen tretman domaćih i stranih subjekata jača princip ravnopravne konkurencije, na način da je smanjen rizik od diskriminacije ili nejasnih administrativnih prepreka. Iako se ne uvode posebne olakšice, doprinosi se transparentnijem regulatornom okviru i stabilnijem i jasnijem poreskom sistemu koji predstavlja važan element povoljnog investicionog ambijenta.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju predloženog propisa nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Implementacijom propisa ne nastaju međunarodne finansijske obaveze. Materija koju uređuje predloženi zakon odnosi se na unutrašnju organizaciju i evidenciju poreskih obveznika.

Nacrt zakona ne podrazumijeva obavezu donošenja podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.

Primarni cilj predloženog propisa nije povećanje budžetskih prihoda, ali može indirektno doprinijeti njihovom rastu. Preciznija evidencija i potpuniji obuhvat poreskih obveznika mogu unaprijediti naplatu poreza, čime se stvara potencijal za stabilnije i efikasnije prikupljanje poreskih prihoda.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije bio predmet javne rasprave, imajući u vidu da je članom 52 stav 2 alineja 3 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list Crne Gore", br. 78/18, 70/21 i 52/22) propisano da javna rasprava nije obavezna kod manjih izmjena zakona kojima se bitno drukčije ne uređuje neko pitanje.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U pripremi Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije korišćena eksterna ekspertna podrška.

Imajući u vidu da su predmet izmjena Zakona o poreskoj administraciji manje izmjene kojima se bitno drugačije ne mijenja propis, Ministarstvo finansija nije sprovodilo konsultacije prilikom pripreme Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Za implementaciju predloženog propisa nijesu prepoznate potencijalne prepreke.

Tokom primjene propisa biće preduzete mjere informisanja poreskih obveznika o preciziranim obavezama. Sprovodiće se redovan nadzor nad registracijom i ažuriranjem podataka u poreskom registru.

Ispunjenje ciljeva mjeriće se stepenom potpunosti i ažurnosti poreskog registra, kao i brojem novoregistrovanih poreskih obveznika. Značajan indikator će biti i jačanje pravne sigurnosti i uvećanje poreskih prihoda koje će donijeti registrovani poreski obveznici.

Za monitoring i evaluaciju primjene propisa biće zadužen nadležni poreski organ, a Ministarstvo finansija će vršiti nadzor nad sprovođenjem zakona u okviru svojih nadležnosti.

Datum i mjesto

Podgorica, 26. februar 2026. godine

Starješina

mr. Novica Vuković





Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

01-040/26-2014/3

5. mart 2026. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA
Gdin mr Novica Vuković, ministar


Predmet: Mišljenje na obrazac CPL u odnosu na Predlog zakona o izmjenama Zakona
o poreskoj administraciji
Veza: Vaš akt broj 10/1-1-040/26-6154/2 od 26. februara 2026. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je obrazac CPL u odnosu na Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji, koji je dostavljen aktom broj 10/1-1-040/26-6154/2 od 26. februara 2026. godine, a zaprimljen u ovom ministarstvu 2. marta 2026. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti Ministarstva pravde, nemamo primjedbi na obrazac CPL u odnosu na Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Božović



Dostavljeno:

- naslovu
- a/a
- u spise predmeta

Preliminarna kontrola na rizike od korupcije	
Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji
Naziv organa	Ministarstvo finansija
Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem
Faza donošenja propisa	Pripremljen Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji i pribavljeno mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo.
1. Navedi oblast koja se uređuje propisom.	Navedenim propisom se uređuje pregled pravnih i fizičkih lica koja su obveznici opšte registracije poreskih obveznika, i to: – pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore; – fizičko lice koje obavlja djelatnost u Crnoj Gori; – fizičko lice koje ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore; – strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori; – strano fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gore. Ovim zakonom je uređeno i mjesto i vrijeme opšte registracije poreskih obveznika, te rok za prijavu registracije za sve obveznike opšte registracije poreskih obveznika.
2. Da li su jasno definisani subjekti zaduženi za sprovođenje propisa? Objasni.	Važećim Zakonom o poreskoj administraciji su jasno definisani subjekti koji su zaduženi za sprovođenje ovog propisa, dok pomenuta oblast nije obuhvaćena predmetnim Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.
3. Da li postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje? Objasni.	U propisu ne postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje.
4. Da li je propis, sa predviđenim regulatornim pretpostavkama, kreiran u cilju ostvarivanja profita	Navedeni propis nije kreiran u cilju ostvarivanja profita ili drugih benefita za račun određenog/ih subjekata.

ili drugih benefita za račun određenog/ih subjekta/ata? Objasni.	Predloženim zakonskim rješenjem će se postići sljedeći ciljevi: – propisivanje pravnih i fizičkih lica koja su obveznici opšte registracije poreskih obveznika; – urediće se mjesto i vrijeme opšte registracije poreskih obveznika; – urediće se rok za prijavu registracije za sve obveznike opšte registracije poreskih obveznika.
5. Da li će javni funkcioner koji je na čelu organa koji je predlagatelj propisa imati privatni interes od efekata primjene propisa (etičke povrede)? Objasni.	Ministar finansija, koji je na čelu Ministarstva finansija kao predlagatelj ovog propisa, neće imati privatni interes od efekata primjene propisa. Odredbama člana 142 Ustava Crne Gore propisano je da se država finansira od poreza, dažbina i drugih prihoda i da je svako dužan da plaća porez. Imajući u vidu navedeno, interes od navedenog Predloga zakona ima, u prvom redu, država Crna Gora, u vidu sveobuhvatnog definisanja obveznika opšte poreske registracije, što će biti u direktnoj vezi sa naplatom poreza.
6. Da li su u propisu predviđeni adekvatni mehanizmi za njegovo sprovođenje ili je predviđeno da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima? Objasni.	Predloženi zakon ne predviđa mehanizme za njegovo sprovođenje, kao ni uvođenje pravnog osnova za regulisanje određenih pitanja podzakonskim aktima. Važeći Zakon o poreskoj administraciji je već regulisao pomenuta pitanja.
7. Da li su u propisu definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba propisa? Objasni.	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nijesu definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenja ovog propisa. Pomenuta pitanja su već regulisana Zakonom o poreskoj administraciji.
8. Da li su kontrolni mehanizmi definisani propisom? Objasni.	Kontrolni mehanizmi nijesu definisani Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, kontrolni mehanizmi su već definisani važećim Zakonom o poreskoj administraciji.
9. Da li su predviđene sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi? Objasni.	Kaznene odredbe za pravna i fizička lica koja ne izvrše opštu registraciju poreskih obveznika u roku koji je predviđen članom 32 Zakona o poreskoj administraciji već su propisane Zakonom o poreskoj administraciji (veza čl. 27, 30 i 32 Zakona o poreskoj administraciji).
10. Da li je u zakonu propisana jasna procedura za izricanje sankcija, tj. da li je uspostavljen mehanizam praćenja primjene, izricanja sankcija i vrste sankcija? Objasni.	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije propisana procedura za izricanje sankcija. Kaznene odredbe su već propisane čl. 105 i 105a Zakona o poreskoj administraciji.

11. Da li je propisano da je subjekt koji odlučuje o davanju prava, uvođenju ograničenja i izricanju sankcija, odvojen od subjekta koji kontroliše (nadzire) zakonitost i sprovođenje ovih odluka, tj. da li je uspostavljena adekvatna „dvostepenost“ kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka? Objasni.	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o porekoj administraciji nije obuhvaćena materija koja uređuje „dvostepenost“ kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka. Važećim Zakonom o poreskoj administraciji uređena je „dvostepenost“ kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka.
12. Da li je propis bio predmet lobiranja? Objasni.	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije bio predmet lobiranja.
13. Da li se propis odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranje političkih partija? Objasni.	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji se ne odnosi na izmjenu izbornih mehanizama i finansiranje političkih partija. .
14. Da li se propisom bitnije mijenja struktura javne uprave? Objasni.	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji se ne mijenja struktura javne uprave.
15. Da li je transparentnost obezbijedena objavljivanjem poziva za javnu raspravu? Objasni.	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije bio predmet javne rasprave, imajući u vidu da je članom 52 stav 2 alineja 3 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list Crne Gore", br. 78/18, 70/21 i 52/22) propisano da javna rasprava nije obavezna kod manjih izmjena zakona kojima se bitno drukčije ne uređuje neko pitanje.
16. Da li propis predviđa transparentan proces donošenja odluka? Objasni.	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji ne uređuje oblast transparentnosti procesa donošenja odluka.
17. Da li propis definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju? Objasni.	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji ne uređuje oblast opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju.

18. Da li se u propisu definišu rokovi za administrativne postupke? Objasni.	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji su definisani rokovi za prijavu registracije za sve obveznike opšte registracije poreskih obveznika, i to za: – pravno lice ili organizaciju koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore, rok prijave za registraciju je pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar; – fizičko lice koje obavlja djelatnost u Crnoj Gori, rok prijave za registraciju je pet radnih dana od dana ostvarivanja oporezivog prihoda, upisa u odgovarajući registar, odnosno sticanja imovine koja podliježe oporezivanju; – fizičko lice koje ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore, rok prijave za registraciju je pet radnih dana od dana ostvarivanja oporezivog prihoda, upisa u odgovarajući registar, odnosno sticanja imovine koja podliježe oporezivanju; – strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori, rok prijave za registraciju je pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar; – strano fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gore, rok prijave za registraciju je pet radnih dana od dana ostvarivanja oporezivog prihoda, upisa u odgovarajući registar, odnosno sticanja imovine koja podliježe oporezivanju.
19. Da li propis uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, odnosno da li su propisom uspostavljeni mehanizmi odgovornosti koji su odvrćajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije? Objasni.	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji ne uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave. Takođe, predlog zakona ne uspostavlja mehanizme odgovornosti koji su odgovarajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije.
20. Ostala relevantna pitanja.	/

Datum i mjesto:

27. februar 2026. godine, Podgorica





Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/26-860/2

4. mart 2026.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA
ministru Novici Vukoviću

Veza: Dopis br: 10/1-1-040/26-6154/5

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica

Primijeno: 05. 03. 2026				
Org. jed.	Poslovanje	Redni broj	Prilog	Vrijednost
10/1-1-040/26-6154/5				

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 10/1-1-040/26-6154/5 od 4. marta 2026. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Maida Gorčević

Prilog:


- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/26/12
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji	
- na engleskom jeziku	Proposal of the Law on Amendments to the Law on Tax Administration	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Peranović, 020/243-339 biljana.peranovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Omer Cikotić, 020/225-013 omer.cikotic@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Poreska uprava	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 100, Porezi		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
		☒ ispunjava u potpunosti
		☐ djelimično ispunjava
		☐ ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2026-2027	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti		
/		

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevede dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
 Datum: 3. mart 2026. godine	 Datum: 2. mart 2026. godine

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/26/12		MF-IU/PZ/26/12		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji		Proposal of the Law on Amendments to the Law on Tax Administration		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica

Primljeno				
Og. jed.	10/1-1-040/26-6154/4	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	10/1-1-040/26-6154/15			

Broj: 02-040/26-324/ 2

3. mart 2026. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA
Gospodin Novica Vuković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji

Uvaženi gospodine Vukoviću,

U vezi s dopisom Ministarstva finansija br. 10/1-1-040/26-6154/4 od 2. 3. 2026. godine, u kom ste dostavili *Predlog zakona o izmjenama Zakona poreskoj administraciji*, sa popunjenim obrascem za provjeru s aspekta sprječavanja proliferacije strateških dokumenata (SPSD obrazac) i mišljenjem Sekretarijata za zakonodavstvo, te nakon uvida u tekst predmetnog dokumenta konstatujemo da **nemamo primjedbi** s aspekta nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade.

S uvažavanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE

Dragoljub Nikolić



Obrazac SPSPD

<i>Preliminarna kontrola s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike</i>	
Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji
Naziv organa	Ministarstvo finansija
Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem
Faza donošenja propisa	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji je pripremljen i dobijeno je mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo. U skladu sa Poslovníkom Vlade Crne Gore, tražena su ostala neophodna mišljenja.
1. Da li su u postupku izrade propisa obavljene konsultacije sa Generalnim sekretarijatom Vlade s aspekta s aspekta primjene člana 7a Uredbe o generalnom sekretarijatu Vlade? Objasni	/
2. Da li je propisom predviđeno donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike¹? Objasni	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije predviđeno donošenje strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.

¹ Definicija strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike je data u Uredbi načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, Službeni list CG, br. 54/2018 od 31.7.2018. godin

3. <i>Da li su propisom predviđeni struktura i sadržaj strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni</i>	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nijesu predviđeni struktura i sadržaj strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
4. <i>Da li su propisom utvrđeni prioriteti i/ili ciljevi strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni</i>	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nijesu utvrđeni prioriteti i ciljevi strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
5. <i>Da li su strateška dokumenta kojima se utvrđuju javne politike, čije se donošenje planira propisom, izričit zahtjev proistekao iz međunarodnih konvencija koje je Crna Gora ratifikovala? Objasni</i>	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije predviđeno donošenje strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
6. <i>Da li su strateška dokumenta kojima se utvrđuju javne politike, čije se donošenje planira propisom, izričita obaveza koja proizilazi iz Ustava Crne Gore? Objasni</i>	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji nije predviđeno donošenje strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
7. <i>Da li se propisom mijenjaju nadležnosti državnih organa u procesu donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni</i>	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji ne mijenjaju se nadležnosti državnih organa u procesu donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
8. <i>Da li se propisom mijenjaju procedure donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni</i>	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji ne mijenjaju se procedure donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.

9. Da li se propisom mijenja ili utvrđuje hijerarhija (odnos usklađivanja) strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni	Predlogom zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji ne mijenja se niti utvrđuje hijerarhija (odnos usklađivanja) strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
10. Ostala relevantna pitanja.	/

Datum i mjesto
Podgorica, 27. februar 2026. godine


 Starješina




Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija / Vlada Crne Gore

Naziv propis	Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	VIII. JAVNE FINANSIJE	Javne finansije
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	16 Oporezivanje	16.20 Direktno oporezivanje
Ključni termini – eurovok deskriptori		